



Ke ntho e le nngwe feela e fetohileng

African Storybook

Sibusiso Khumalo





Dumisani o ngola athikele bakeng sa makasine wa sekolo sa habo.

O inthaviuwa bana sekolong ka boiphihlelo ba bona ka sewa sa Khorona.

O bua le bona ka nako ya kgefutso.



“Le ile la nahana eng ha le qala ho utlwa ka kokwanahloko ya Khorona?” ho botsa Dumisani.

“Batho ba bangata ba kgolwa seo ba se bonang, eseng seo ba se utlwang. Qalong ba bang ba ne ba re kokwanahloko ena ha eyo,” ke Moses yeo.



Moses a tswela pele a re, “Batho ba bang ba ne ba sa batle ho latela melao. Ke ba boletse hore kaofela rona re lokela ho latela melao ya sewa hobane ha re sa etse jwalo, kokwanahloko ena e tla tswela pele ho jaleha...”

“Hae le setjhabeng, re latetse melao!” Zwanga a tlatseletsa.



Zwanga ke lefahla le Moses. Moses a mo sheba.

“Na o tiile?” ho botsa Moses.

“Ha ke re batho bohle setjhabeng, empa ba bang ba bona!” Zwanga a ipelaetsa.

Baithuti ba bang ba tsheha. Ho ne ho tshwana ho bohle.



“Ho ne ho na le melao le melawana e mengata!” ke Zwanga a honotha.

A tswela pele, “Se thetse sefahleho, se thetse nko, se thetse molomo, se ke wa palama bese moo batho ba petetsaneng. Hlatswa matsoho, sebedisa sanithaisa, apara maske, qhela bathong...”


Zwanga o fellwake moya.



Moses a re, "Ho kwalwa ha naha kgetlo la pele ho ne ho le hobe haholo."

Dumisani a botsa sehlopha, "Le sebetsane jwang le ho kwalwa hwa naha?"

"Ho ne ho se monate! Hoo re neng re ho etsa ene e le ho dula hae re shebelle thelevishene. Qalong le hoya kante e ne e le bothata."



“Ho ne ho le thata ho balla hae ka baka la lerata le lengata,” ho rialo Basani.

“Ke ne ke le mong. Ke ne ke hloka motho ya ka ntlhalosetsang mosebetsi oo ke neng ke o neuwe,” ho bua Bongi.

“Le nna ke ne sokola haholo ka mosebetsi wa sekolo, ho bua Mpho.”



“Na le ile la thabela ho bulwa ha dikolo?” Dumisani a ba botsa.

“Kelello ya ka ka ho boela sekolong, ene e le hore ha ho a bolokeha ho hang,” ho araba Andzani.

Abdula a dumela, “Rona jwalo ka baithuti re ka nna ra se latele melao kapa ra lebala.”




“Ke ne ke nahana hore dikolo di se bulwe,” ho rialo Basani.

Mpho yena a re, “Ke ne ke thabetse ho kgutlela phapusing yaka sekolong.”

“Le nna!” Moses a tshwaela, empa Zwanga yena a oma ka hlooho.

“Ke eng ho fetohileng jwale mona sekolong?” ho botsa Dumisani.



Moses a re, “Ho fetohile ntho e le nngwe feela mona sekolong ka baka la sewa sa *Covid-19* mme hono ke...”

“... ke hore tsohle di fetohile!” Zwanga a qetella polelo ya abuti wa hae.

Metswalle ya tsheha, ya dumela. Tshepe ya lla, ke nako ya ho kgutlela phaposing.

—Dipotso

1. O ile wa nahanahg ha o qala ho utlwa ka *Covid-19*? Hlalosa.
2. Hlalosa lentswe ka leng ka mantswe a hao: sewa, sanithaisa.
3. Fumana mantswe paleng a hanyetsanang le mantswe a latelang: qeto, sello, qhala, botle.
4. Hobaneng ho le bohlokwa ho hlapa matsoho kgafetsa?
5. Ke melao e fe ya sekolo sa heno eo le lokelang ho e hlompha? Hobaneng o nahana hore e bohlokwa?
6. Ho bolelang hore, 'Ho fetohile ntho e le nngwe feela?'
7. O nahana hore mmuso o tataisitswe ke eng hore o bule dikolo?

Pale ena e theilwe dirapotong tsa radiyo ya RX.
Radio ena ke ya inthanete ya bana.

Radiyo RX e haswa ho tswa Red Cross War
Memorial Children's Hospital Motseng wa
Kapa.

RX e thusa bana ho bua dipale ka ditaba tse ba
amang tse bohlokwa ho bona.

[Ketelo seyalemoyeng sa RX](#)



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY NPC
EST. 2014



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Ke ntho e le nngwe feela e fetohileng

Author/s: African Storybook

Translator/s: Maria Vaz

Illustrator/s: Sibusiso Khumalo

Assurer/s: Nthabiseng Tsatsi, Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY  – Credit must be given to the creator

